

Na osnovu člana 43. stav 1. alineja 1. zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 47. stav 1. alineja 1. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08, 1/12 i 6/12), a u skladu sa Zaključkom Skupštine opštine Milići, broj 01-022-70/13 od 14. maja 2013. godine, Načelnik opštine Milići dana 28.06.2013. godine **d o n o s i**

R J E Š E N J E
o imenovanju Radne grupe za praćenje javne rasprave
o nacrtu akta Strategija razvoja kulture na području opštine Milići
za period 2013 – 2018. godine

I

Za praćenje javne rasprave o nacrtu akta Strategija razvoja kulture na području opštine Milići za period 2013 -2018. godine, imenujem Radnu grupu u sastavu:

1. Mirko Savić
2. Zoran Đžinkić
3. Biljana Pajić
4. Darko Jurošević
5. Senad Hasanović

II

Zadaci Radne grupe iz stava I ovog Rješenja su sledeći:

- vodi brigu da se Nacrt dokumenta iz tačke I stav 1. blagovremeno i transparentno stavi na uvid odbornicima So Milići, radnim tijelima SO Milići, savjetima MZ-a, javnim preduzećima i ustanovama, privrednim subjektima sa sjedištem na području opštine, NVO-a i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima;
- donosi Plan vođenja javne rasprave i sa istim upoznaje putem medija i na drugi transparentan način građane i subjekte navedene u alineji prvoj ovog stava;
- sprovodi i prati javnu raspravu prema utvrđenom Planu;
- prikuplja i razmatra primjedbe, mišljenja i prijedloge iznesene u toku javne rasprave;
- izvještaj o provedenoj raspravi, sa prijedlozima po pojedinim zahtjevima dostavlja Načelniku opštine Milići radi utvrđivanja prijedloga akta.

III

Javna rasprava o aktu iz tačke I ovog Rješenja sprovodiće se od 01.07.2013. – 31.07.2013. godine.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Milići“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
M I L I Ć I

NAČELNIK OPŠTINE
Živojin Jurošević

Broj: 02-022-70/13
Datum: 26.06.2013. godine